



**basic education**

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**MATSHWAO**

**TLHAHLOBO YA SELEMO LE SELEMO YA NAHA 2013  
KEREITI YA 1 SESOTHO PUO YA LAPENG  
TEKO**

**MATSHWAO: 20**

**NAKO: 1 HORA**

**POROFENSI:** \_\_\_\_\_

**LEBATOWA:** \_\_\_\_\_

**SETEREKE:** \_\_\_\_\_

**LEBITSO LA SEKOLO:** \_\_\_\_\_

**NOMORO YA EMISI (dijiti tse 9)**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PHAPOSI (mohl. 1A)** \_\_\_\_\_

**SEFANE:** \_\_\_\_\_

**LEBITSO:** \_\_\_\_\_

**BONG (✓)**

**MOSHEMANE**

**NGWANANA**

**LETSATSI LA TSWALO**

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

**Teko ena e na le maqephe a 9, ntle le le ka hodimo.**


## Ditaelo ho mosuwe

1. Balla baithuti dipotso butle ka lentswe le utlwahalang.
2. Bala potso habedi, ha baithuti ba ntse ba shebile dibukaneng tsa bona.
3. Ba fe nako ya ho ngola dikarabo ka bo bona, dibakeng tseo ba di filweng.
4. Hang ha ba qeta, tswela pele ho bala potso e latelang.
5. Latela tshebetso ena ho fihlela potsong ya ho qetela.
6. Teko e na le matshwao a 20.
7. Nako ya teko ke metsotso e 60.
8. Etsa mesebetsi ya boitokisetso le baithuti.

## Mesebetsi ya boitokisetso

1. Etsa sedikadikwe tihakung e ka hodima karabo e nepahetseng.


Ena ke ...



A	B	C	D
katse	kgomo	kgoho	ntja

2. Etsa (x) ka hara lebokose la karabo e nepahetseng.

Ena ke ...





katse	
tweba	
ntj a	
kgomo	X

Tekong ya hao o tla araba tse ding tsa dipotso tse tshwanang le tseo o qetang ho di araba.

Teko e qala leqepheng le latelang.

1. Sheba ditshwantsho tse ka tlase.

Ngola tlhaku ya modumo o qalang mabitso a dintho tsena:




1.1.....

1.2.....

2. Ngola lentswe le nepahetseng bakeng sa setshwantsho ka seng.

Kgetha mantsweng a ka tlase.

tau	lebone	ntlo	letsoho
-----	--------	------	---------



2.1.....

2.2.....

3. Bala pale mme o arabe dipotso tse ka tlase.

Ke letsatsi la Sontaha mme ho a tj hesa. Lebo le Ann ke metswalle e meholo. Ba tsamaya mmoho. Ho na le lebenkele tseleng. Ka lebenkeleng ba bona dipompong le dibapadiswa. Bana ba thabile haholo hobane ba ka reka dipompong le ditj hipisi. Ba ema, ba etsa pikiniki. Lebo le Ann ba thaba mmoho.

3.1 Etsa (x) ka hara lebokose la karabo e nepahetseng.

Sehlooho se loketseng pale ena ke ...

Lebo le Ann ba ya polasing.	<input type="checkbox"/>
Lebo le Ann ba bapalla hae.	<input type="checkbox"/>
Lebo le Ann ba tsamaya mmoho.	<input type="checkbox"/>

3.2 Etsa (x) ka hara lebokose la karabo e nepahetseng.

Lebo le Ann ke bana ba motho.

E	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Tj he	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------


3.3 Bontsha tatellano e nepahetseng ya diketsahalo paleng. Nomora ka ho ngola 1-3 ka hara mabokose ho bontsha tatellano e nepahetseng.

Ba ema, ba etsa pikiniki.	
Lebo le Ann ba a tsamaya.	
Tseleng ba bona lebenkele.	

4. Etsa sedikadikwe tlhakung ya karabo e nepahetseng. Hobaneng Lebo le Ann ba thabile? Ba thabile hobane ...


- A ba bona ntj a.
- B ba ya sekolong.
- C ba ka reka ditholwana.
- D ba ka reka dipompong.

5. Sheba setshwantsho. Tlatsa sekgeo ka lentswe le nepahetseng.






..... e robetse.

6. Etsa sedikadikwe ka hodimo ho seroto se senyenyane.



7. Etsa mola ho nyalanya modumo o nepahetseng le setshwantsho.



8. Ngololla polelo.

Ngola tlhaku e kgolo le kgutlo.

max a ka matha ka potlako

.....

9. Lebitso ke lentswe le supang ntho. Kgetha lebitso le nepahetseng ho qetella polelo.

ntja	ntlo	kolobe	notshi
------	------	--------	--------

- 9.1 ..... e rata ho ja masapo.



- 9.2 ..... e nyenyane.



10. Araba potso.

10.1 Ngola mantswe ana kaofela ka tatellano e nepahetseng ho bopa polelo.

buka.	Titj here	o	balla	bana
-------	-----------	---	-------	------



.....

.....

10.2 Sheba setshwantsho.

Ngola dipolelo tse **pedi** ka setshwantsho sena.



A large rectangular area containing ten horizontal dotted lines for writing.

Kaofela: 20